





Улгуска – бүр күннэрээ

желтый цвета, синий — синий, зеленый — зеленый, красный — красный, белый — белый.

жыныштарыга залюбі сұзатын барда.

Делегация сарнардаған үс белгілін арахсан, националдық тақтада тәуелділік осталулардың тәрійен, көзстептери, инициаторлардың турар соңынан тұла дүүлгендіккін шынта. Бастапқы белебұй мишинастыры бастакы солбайдачы Т.М.Осипова салылан итілді сымыртта. Манылаха Хатыпова, Болтоно, Арынбаев, Қытансағұл националдықтардың борзасынан Сылтанна мунинан, «Драйвер развития сельских территорий» деген номинацияның көзстептері. Итінник мунинаның министри солбайдачы А.М.Семенов Хадарага тәрійен шынта. Манна Болат, Ольдулун, Хоттобек.

Хонтобозо  
Эрилик  
Эристини  
ашынан калуос  
үбүлүейүн  
муннъаңар  
кытына,  
«Чурапчы»  
Т.Х.П.К.  
объектарыны,  
сикорын табаарор  
сыйахтарыны  
кордо.  
Одьузулуннаңыз  
агротехникумына  
сырытта.  
Андрей  
Тимофеевич  
Пестр



ЧУРАПЧЫГА МУНГУУР ЭЛБЭХ СПЕЦИАЛИСТ КЭЛЭН БАРДА

Токсунның ый 20 күнүгөр Чурагчы улувуңгар борт сирх тэрэлнүү будалан ааста. Ол күрдүк, Саха Оросийнбүлүкстин тыа

ханаайыстырьпаз ушна аека – улук  
политикатын министрлердигээ  
улахан делегациинан күтә, улутзи  
барда. Бырабылытальстырылар  
Борисоглынын бастакы салбуюччы,  
тыя ханаайыстырьпаз министри  
Ш.Н.Алексеев билгинчэрбийчици,  
министрлердигээ мааник залбух  
киңигизз делегациинан Чурачыя эрк  
жаки үргүзбид. Тааттаа булбут  
мааник тэрээнийнгээ 25 специалист  
кыптыны ылбыт эйн будушыны  
Чурачыга министрлердигээ 45 улутти

Хайхсыг, Чакыр изиниектерээ көзин  
кылттынын барындар. Унус балоюу министри  
сөлбүйгеччы Н.И.Петров Муундай  
изиниоктар таанаран кийг жөнөтүнни  
тэрбүүт. Мания Толой, Бахыт, Алишар,  
Соловьев изиниоктарын бергээгүйнгүй-  
түккүлттүнниң чыгарып.

Бырабыншыстыба Бэрэсцэдэлээн  
бастаки солбуйачын, тыва  
хайшыстыбын министирэ  
Г.Н.Алексеев улувс баяныгын  
А.Т.Ноговицыны кытга тусла графигынан  
сындан. Чакыр, Хайхасыт  
изнитикстригер суул тутуутув  
хайшыстыбын кордо, гастиланын  
хамыгын сиптишиэрин билүүг,

Николасыны Хатынға танаары  
Көнерүшүү музейн корресп. Маны-  
тасыны С.А.Новгородов азынчы Чурагчы  
орто оскуулуштар агрооскуулушар  
жетекшүүчүнүү күтпөндөлүк биоди.

себе ушкан делегациягың күп барынты  
ууустут инники сайынтыгар, таа  
ханаийстыбатын салатаа оссо  
танаарылдаактык үзгөнүрлүк олук булук ши  
ра сарабахаммаа. Биринчиңиң башынай  
ханаийстыбатар, ууустааңы таа  
ханаийстыбатын управлениеен  
специалистардың күнделүшлүрүн тиршөргөн,  
элбок суббордур ыкбеттара эмис инники  
күнделүшлүр түшсүзлүк бирүүнчүү.

Улугуун сүүнчүүлүк бүсүүдөрүнүүк. Ултуус дыланаттага сыйт саңаанынбытамнынк тэрээнийни ышыншыга улутсунтуу сурул салваты обин сайшырыгар, пылаханзайтызбатызыгар уздарын — хамсынын сүйнчүүр дыон саншы боюргүүрүүр көк-күнчүүлүк бүсүүдөр. Ошоо маҳстанан гурган, осептүмүнүүдөрүндең ишкүү турунчукунүү.

«Уйгурының» сыйындың жөн ыстайтылар талсынкага, ондаң тәрэгдин түбүнгү охса сиғындың баласдорин.

Абрамові ЗАХАРОВ



## **Чурапчы ыччата -- биир сомобо күс!**

Тохсунны 20 күнүгөр үзэсгүүлүүдүүдүйнбүт “Ыңгат баяла” Чурагчы изийлигээр “Айылты” күнүүра уйнши духуубуний сайдын кининэр тарактыйчымаахтын будалай ааста.

киниңгүр сиңінгриң көзтүшіларының  
близиғелілер, дорубайдан, сиңінгри,  
майдың үерүү-көтүү, кыйайы-хотуу  
арыстах съаңшыларынан база  
саналапарын тиориттер.

Тэрэзнийн ыытыгыга “Айылты” санынчланын үзүүнтэрэ (лирикчар Г.Лыжин), улувутсаады ыччиг координационийн Сэбизийн чилиэнээр (улувутсаады ыччиг отдельн специалина И.Т. Пономарев), улус нийтийнгэрийн ыччигтара бука бары биир хийн курдук турван удааснытэр. 2017 салын түмүнкүүр чиаска басьтагын аягтагынтар. Сүрүүн чиас биир бөгөө түүзинэн урукуу сыйларга ыччиг дэхцэргүйн үзүүлэбүтбилийн улус тутаах тэрийгээрин салайзачын спа буслан узгин-хамзын сыйларь убаастыр дьоммут хөгжнээр эзэрээ ырыаларын багасгэсэнтэр. Ихин таңын Мутудай изийнгэгийн ыччигтара осууруй-оннуу

Уоррен, Соренсен

Ижис салын ызылдар "Сиетуроча" күрөш шүс тәрбиялыгынан ызылданыла. Инициаторлардың зерттөсі багынан он кириктегасында 90-сүйнен 2000 салынган саналарынан ХИТ буолан атырыбыт ырымаларға пародия корлерүүлөрдү түмүктуүр чайынан буолса. Минни 1-мысиз Чурагчы избилингэ, 2-с мысиз Мутудай ыччагтара уонна 3-с бочооттах мысиз Кытсаных избилингин ыччагтара буолуштар, анал биринчиңи Арыштах избилингө болашын.

Чурагты узуулун ыччага торообуу утуустара, ереспүүлүкөн сайдырын түнгиз тус кыланштарын күтпөрсөн, спорт, уз-хамнас бары хайысханарын сиптийинен, узуулуптаптын үрдүүкүү тутаң, майдын ишвики күйткөн сыйлык-акырадың зербөйт.

Семей ЖЕПІЛГІНДЕСІ

## **Афанасий Кирикович Софронов төрөөбүтээ 90 салын корсо СПОРКА АНАНАН ТӨРӨӨБҮТ ЧУЛУУ КИҢИБИТ**



Спорт талантоо төрийоочтогч А.К.Софронов Чурагчыга спортуу сыйнинарыяга 14 сыйн устата айымнылаахтык улуген, торообут оройбүнүн спортивний оройбуун дэлгэрбигтэй. Кини аялтыгар сүтүүрбөгүү, кийм тутта ахтабыт.

остара ССКП Райкомун биролорынан, плазу-  
манрыгынан, райсизбизт сессияларынан  
шылдыштар, тунаанаах уурахтар толоруу-  
та ылыштапчар. 1957 с "Уржай" обществини  
бастаан салайшыртп оройбуюнга физкультура-  
нан уонна спортунан дырактансы  
юнионинэ 8-9%-ын эр ылар буенча, 1970  
сын түмүтүнен физкультурний  
кооптиктарынан 4564 киши, эблэр оройбуюн  
28 %-на хабылтыбыла. Бу Чурапчы  
оройбуюнтар юнионинэ ортогутар физкультура  
уонна спорт маассабай буолуутулар  
А.К.Софронов ыныптың үзүпин биир сүрүн  
кердеррүүтүн болуп дин салыбыт.

Чурапчы оройонун бастакы салайадычылар спорду ейтууларин уонна Чурапчы спортивизай оройон буюларын дақастьырып биңр тутзни болистибиг. 1969 сүлтанааха токсунны 8-9 күнгөнгөрөнгөр Москвада курсарака РСФСР "Уроякай" киши сабынан 5-с конференциянынгар үздүнгөтөр депутаттарын Чурапчы оройоннаны Сабыннан Сүттерлилөк жумыстарын борасса болтоз Охлютов С.Г. Саха Ереспүүбүлүктин соңдок делегатын быншытыланын кылтан турар уонна элбөз туруорсузлаан тыл этэн, биңирэбили ылан турар. РСФСР "Уроякай" обществиетин КС борасса жеткоз П.П. Кобылов даылпаштыгар биңнеги оройуммут үчүгэй үлгизектөр ахсадынарынгар сыйдашынын болистобит. Онон чурапчылар бары сүргэбиг жөтөүүлүбүг.

А.К.Софронов үзгін үлкендердің ойообут, кемелеспүт, көмө – тирек буалбут салайтындарынан Чуратны орто осауолатыгар еп жәнәрті үүнинук дирижерлерден; Ая дойындың күштілігінде, бойбүйінде үорған кавалера Г.Д. Ефимов, оройындағы үорек салатын сабиедиссей Г.Г.Карашевский буолады.

А.К.Софронов спорка анынан торообут

жоңостарын қынгылттар, спорт үйләнгиздөрдөн таңдашып, көрсөнлөрдөн, А.К.Софронов – колхос борассасынан, тәрииңтәрдөн салайтындырып, инициаторлардың инициаторларынан, Афанасий Кирикович жолхудостары, тәрииңтәрдөн көрнектелген, ишни тутуураада, еттүк харалаада каттар. Колхос борассасынан – Синдеев И.И., Тоскан Т.Г., Дыячонский П.П., Яковлев М.Р., Егубчин Н.И., Конесов К.Л., Филиппов Р.А., Лыткин В.С., Коркин Е.П. спорду ойнур, ойндуур дүйнен этилэр. Ошондуктан даңызтарын тутапшана көбөрөлилер. Атын оройбүйннаар үбү-харчыны толору булбагттара, отто А.К.Софронов үбү-харчынын булара. Кини – ит, бинир тазайыштыбат тарабысына (күстөв).

Иккиншін-саяны кордоонұл. Күнгөзбейен дуоныбака, сарсыннынан олору. Афанасий Кирикович оролтуубулғың ханының сағат спорт коруғы тарбандарын кырағатып жеттіре, үердірә оғына олору. Чемалдағы тұрақтылықтардың бастауынан

Чуралчылар, түзө спортында орталықтың бастакының тарбияттара Нуучча лаптакта, гимнастика, остуул теннис, фехтование, обузапалытын, харбайынын, бокса, спорттивный хамбыны, баскетбол күрдүк спорт коруптерде бастакыны Чуралты оғ буюруғар силис тардан, тәнибенде ерестіннүүлүгүнә тарбаммыгында. Сызыптар болылашынын Дмитрий Петрович Кориньин, аан бастаан, Уус-Алданта анаабыгындары Афанасий Кирикович куракка «Колхозник» ДСО солбайер боросса жеталинен үзелдии спорон азылтассызайдалан, Чуралчылар аналыптын үйкөн суннэт үткөндер. Остуул теннисигөр, нуучча лаптактар, обузапалытынга биңиги, чуралчылар, силинбитең союзмэр. Үшүк Илан, Сибири ногуада зең, киң Россияны, Союзу тилийде көпшүптүп: Ити тунаң тунаң даах спортоменнаар ахылы суруйбугтара дөммөн, тәниб барбаттын. Афанасий Кирикович

алааннах тренердэри ыныран узлэгээрэй. Ои  
Аурдук, Д.П.Коржини (түстүү), П.М.Стасовы  
(хоккей), Ф.Анисимовы (бокс), И.Г.Федоровы  
(спортивный хамын), И.И.Ефремовы  
(баскетбол) ыныран узлэгээн, Чурапчы  
спортивный утуус булгарынтар төнүү булбугута-  
а саарбахтаммат.

Афанасий Кириакович Чурагчы көснөндө оюн түрүнүң таралышын чоңтайтын биңгиз, шалдуур. Ол иштөн физкультура учууташирын аялта ыкса сибозистик үзүүлээр, убажээрэз, мөккүүэрэ. Физкультура учууташирын түмсүүлөрин атырдах тайландаурын муншидтарын көтүүтөт буюнда. Сыллашыры күрөктөнүүлүрүн торумнаара. Физкультура учууташира Барахсанов П.П., Захаров И.Л., Дьячковский Е.Д., Ширин Е.В., Кирков В.М., Попок И.Н., Оксипенников Г.Н., Ефимов П.Д., Давыдов Д.Г., Магарова К.В., общественный тренер дэр Гызыльбаев Б.Е. (остаттенинде), Постников Д.С., Аммосов Г.Н. (сахымат), Жирков С.И. (дуобат), Ефремов И.И. (баскетбол), Захаров В.П. (остаттенинде), Кардашевский Г.Г. (волейбол) оюндору кытта чынныр сиптикооктика үзүүлэбүттүн төнөөлөөн тааныпбын.

А.К.Софронов спортивнай үзүүн аның эрэг  
урхажтээр көшүүчүүсүүдүүк салай алларын  
инчрэгтээр. Он ийн аның урхажтых физкультура  
учууталлара, тренершэр, спортивнай  
салай авччылар Унэн тахсалларынтар  
ынамныбын уурага. Эдэр коскинлор  
ололттары, кыргылттары собуруу  
физкультураның аның урхажтэргээ юпсатын  
альпара. Кинешм ортолоругар Харитонов Г.П.,  
Попов И.Н. Омскайга, Москваада үөрөнөн үрдүк  
альпастын тренершэр булшубултара. Билиги  
кинилээр Саха Фросспүбүлүктөнүү үтүүлүк  
тренерлердин дини үрдүк атын сүгзилор.  
Кривошапкин В.И. Омскайдааы  
физкультуранай үөрөнү бүтөрөн, спорткомплект  
юрессиздердээни салбай авччылыгын  
иттихай эзлэхүүк үүсүүбийтээ. Оконешников П.П.  
- оствуул төмийнээр Саха Фросспүбүлүктөнүү,  
Чунук Илин, Сибинир хас ля тогүүлүк  
чөмпинона, Саха фросспүбүлүктөнүү  
физкультурауда үйнна спорка үтүүлүк үзүнчүү.  
Манин холобурдадары тоёо бабар айла  
туруохада сөн.

А.К.Софронов спорт ураты стратса, таңғыла эт. Кини оросшүбүлгү спорка уонна физкультура да салайаачыларынн ортуугар шахран алтарылымдаах салайаачы эт. Н.Н.Тарский, Р.Р.Бурнашев, М.П.Кочнев, Е.Д.Кычкын, А.Е.Алексеев, С.И. Алексеев, Б.Б.Кон, С.С.Жирков. Оттон "Урояй" ДСО оросшүбүлгүсөзү Сэбигэц – кини ходуна да эт. "Урояй" ДСО тэрүүр – маассабай отдельлын начальниктара (И.С. Ушинский, Н.Н. Барахсанов), кынабынын бүхтаптердэр (М.Владимиров, С.Ермолаев) А.К.Софронов тууруосар болуптуустарын туюк кылаларынан айтуулдар.

1971-е бос ыйын бүтүүгүз Джалууский куроракка "Спартак" стадионна "Манчары соомызууларын" З куролтэйинин финала ыйытылышбыта. Бу А.К.Софронов тэрлийгт, салайсыбыт тибэх куролтэйнээс ээс. Бу куролтэйни түүнэн сиңилин собус сурууцдахаа, маннык. Бу куролтэйни биир уралынын 35,40,45 саастарыгтан уюз саастах спортынчар сүүрүүгэ, хамсаңайга, мас тирыныгы, национальтай ыстаниныга зан баатар "Болгарин" дээр алтшан кийрбигтээр. А.К.Софронов куруул урукусу спортынчары үчүүгэйдик билээр юйн сүбээ. Кини урукуу спортынчары заада билээр буласан, киннээрээ зэрэлтэн эрчиил туралынгар сорук туруоран, сурук ыйыталзыбылыг, бэрэлжилгэсэн. Мирасчындоо тихсан

столицада. Мизеттэйэр таңасын спортынаны қытты сирой корсубуттар, бу күрхөткөнгө спектакльдик, күттәзеклик болым-изиаттарынан, зрилишилдеризер сорук туруорбуттара. Оччотосуу кызынан, спортивный инвентарынан хамаңылыбылтара, иоси сүнүхтөз сбордарга зрилишибиттэр. Хамаңын ингаришни батарон-спортсменни, производство бастыннара П.Лукин (Хадар), И.Захаров (Диринг), И.Попов (Кытанах), Н.Никутов (Мугулай), Н.Андреевистова (Кытанах) жана дигерлердиң.

оройбуюна бастакы миесізкін шырыгар олук уурбуттара. Күрәктін үнсүз бүтінсізжүптөр күрүлес арда түбөн түмүктуүр, кианылылаштары чиэсттиир наред дының инициаторы "Спартақ" панилиңгапта буслуга. Кыйайылактап узахан жубогы уонна 1 степенинен диплому А.К.Софронов, Иван Захаров уонна Сидор Полов күрдүк чулуу спортсмендеринан арыалыгатан, "Урекай" ДСО Убалаастаңы Сабитов бересеңдөзгөйттөн А.Е.Алксессанган түшүүг. Уоруу-коттук үрдү суюда, бу А.К.Софронов тиңхан күрәктінинэ ээз.

А.К.Софронов салайзаччыларга, двоитго-  
саргээ түшүн ылыштарар, энгиз тышыгар  
турарын кордюор салайзачы буларын бири  
холобурга актан алғар тоюостоо. Сыйын  
көнүү обжебонитүү (1970 жээлэр 1971-ээ).  
Саас күлүн тутарга Ишин Элтор улууспарыт  
зоналыгар көнүү түстүүтүү күрэктүүни  
Чуранчыга буолбута. Ырынстиж мисстээ (1.2)  
тиксидиг хамаагашчылар сайын Тарский аялган  
көнүү түстүүтүү күрэктүүниң юнтар бирлеңи  
ылышташтар, онон түстүү күрөзүү шүлс  
бенйрхай ээ. Кыгътыштар: Мэргэ Ханапас,  
Ташты, Уус Алиш, Амма, Томбо, Уус Майы,  
Чуранчы ороиуюнарнын хамаагашчылар. Кийбит  
хамаагашчалары тутории, айнтын сүрткөн  
эпинесинестээд, билүпти күрүүш табыттыло-  
ууд, гостииншина сууда. Чуранчы орто  
оскушатын спортшашчылар Мэргэ Ханапас  
хамаагашчылар туториаби: Дээ, мания улашын  
жанаңца күрэйтэн таңыста - спортсмендерди  
уттар ороммут суух, буларбыгъя иштегүүрүүш.  
Дээ, маңында А.К.Софронов  
хандайстыбылтай маңындылтад (бисиүсүй)  
Городской национальной Григорий джон сахаца торол, уш  
одного училище) ажыра барыахтах 40-ча рас-  
кашуптика ороппюрүү утарыста. "Алцыммыт  
ороппюрүү толукхону!" - дикт мэктис тышин  
базарын ылбыла.

Биир түтәнгэ ССКП РК пронациауа уонна алғандағы отсаның сбиссейжин солбайланчы Г.Д.Ефимов (Чурағым) осуушылар ар күрөлөрдөр дағындырым, оның даңызы олус-убаастырып кінім эт) мынартаралық мәнни ие-ыйыншыты." Виталий Михайлович, А.К.Софронов Чурағым спортын үрлеккү жардымкү тәннәрдә. Чурағымның спортыннан сорылуын дәзү аттаптыл ынномуттар биир беспыннана, кишини оросшүйбүлүк үрлеккү наңбаразылғар түйзор соң эт. Эн, Виталий Михайлович, спорткомитет борсыннан түзүлген буюн турал, туюх санаудаахыный?" Мине "Саамай соң,"— дәзү үоруубын эр-баштруюм дин.

Афанасий Кириковичка Саха АССР-деген Урдуку Сбистин Президенттүү 1970 с. 08.08-майдаанын "Саха АССР күлтүрүнүн утголдох үзбөйтүү" диги Бочооттаах атынан иштэрбитеэр Чурапчы улувутунуу общественника, спортсменнари ўоруулын корсубуттуу. Очкакорго спорт үзбөйтүүнүн аналаах "Утголдох аат" иштэришибет этсээ Афанасий Кирикович спорти үзбөйтүүнүн бастакынан бу атынан таалык этсээжүүлүп.

А.К.Софронов 1971с. унүн шаражан ырынгыттар шахтон бузалынаахтык бербигида Кинин тиңэх сүнугар ишары мисс сүктүршишибигэ. Бөхоруканда А.К.Софронов ылкыныр, сүтүрүйр сүйүпүн дено-сөргүл берастыныасынга, комус уннууза "Братство" кызметчыбызда катондуулубугч.

А.К.Софронов ошкын барбытыл жоннитын "Урекай" ДСО чынчотхук салайбылтара. Микаилов В.В., Романов С.С., Оконешников В.Н., Пулат Е.В., Шакиров В.С.

К.С.Постникова: "...на своем окно полуаскновой трудовой деятельности яimmerю встречал способных, отличных физкультурных организаторов, преданных своему делу, любящих спортсменов, но такого, как Киринич еще не встречал, и, божесь, вряд ли встрету..." пылларын холбоон турал, А.К.Софронов туунчан санаабын түмүккүүбүй.

В.М.НЕУСТРОЕВ  
1969-1971 сс. Чурачы спорю  
журналистикой, биографией

## Судпристав извещает

**Способы оплаты задолженности по исполнительным производствам безналичным способом**

15 тыс. рублей).

Оплата через приложение для смартфонов «Госуслуги» производится по номеру УИН (уникальный идентификатор назначения по гашению за государственные и муниципальные услуги).

Для оплаты через терминал или банкомат необходимо знать номер исполнительного производства (уточнить его можно в базе данных исполнительных производств на сайте Управления). Алгоритм оплаты: «Оплата услуг - Штрафы, госпошлины - Служба судебных приставов - Номер исполнительного производства - Оплатить (с Qiwi-кошелька или наличными).»

Оплатить можно также через кредитные учреждения, отделения Почты России, салоны связи. Для оплаты необходимо на сайте ФССП в сервисе Банк данных исполнительных производств распечатать квитанцию формы ПД-4.

В структурном подразделении Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) оплатить можно банковской картой через POS-терминал.

При оплате безналичным способом взимается комиссия в зависимости от типа учреждения и способа оплаты, без комиссии оплата задолженности производится через мобильное приложение Сбербанк-онлайн и Qiwi-кошелек с выходом через сайт ФССП России. Во всех случаях время поступления денежных средств на лицевой счет отделов судебных приставов составляет от 3 до 7 рабочих дней.

С полагаемой инструкцией о том, как оплачивать задолженность, не посещая судебного пристава-исполнителя, можно найти по следующей ссылке:

<http://sovetclub.ru/kak-oplatit-shtraf-sudbnyim-pristavam>.

**Узнать о своих долгах, а также о ходе исполнительного производства граждане могут узнать, не выходя из дома**

Жители республики могут проверить наличие у них долгов на официальном сайте УФССП России по Республике Саха (Якутия) (<https://n4.bsprus.ru>). Не нужно лишь иметь доступ в интернет и пользоваться специальным сервисом «Банк данных исполнительных производств».

В целях повышения доступности информации для граждан о наличии или отсутствии у них задолженности по исполнительным производствам, в размере данной задолженности, о реквизитах исполнительского производства, предусмотрена возможность доступа к сервису не только с компьютера, но и с мобильных устройств. Для этого службой судебных приставов разработано приложение к банку данных исполнительных производств для мобильных устройств Android, iPhone и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Google Play на Android, из App Store на iPhone, набрав в поиске «ФССП». С помощью приложения можно не только получить информацию о наличии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений путем SMS-обращений или PUSH-уведомлений.

Также на сайте Управления можно получить информацию о ходе исполнительного производства, стоящей (должником или наследником) которого является гражданин, воспользовавшись услугой «Личный кабинет исполнительского производства». Удобство данной интернет-услуги в том, что она позволяет гражданам обращение, ходатайство, жалобу с подтверждением своей личности, не выходя из дома. Ответ на поставленное заявление поступает в «Личный кабинет» заявителя.

Помимо этого теперь долгники и заемщики смогут познакомиться с информацией о ходе исполнительского производства. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в сервис «Личный кабинет стороны исполнительного производства». В случае оформления подписки, граждане и представители организаций получат доступ на получение в электронной форме каждой всех процессуальных документов.

Интернет-сервисы ФССП России позволяют гражданам получить информацию из любой точки мира, оплатить задолженность, воспользовавшись электронных платежных систем, своевременно уведомить судебного пристава об оплате долга и получить интересующие сведения и даже процессуальные документы.

**Чурапчинский районный отдел Судебных приставов УФССП по РС(Я).**

Күнүгүк савыры кийинтэрдсанаста

**КЛИМОВА Александра Петровна**

ышылан оюхтон туррабытынан, ыкса ыштарбытынан Мария Григорьевна, Иван Афанасьевич Зекаровтарта, кийинтэр сөхөрүтәр, чутас аймақтарынан күтүрдүмдүлүк төрөлбөт.

**Минзесен Алтайны оюхтоотор, ыкса ыаллара — Иустиновтар, Павловтар, В.Посельская, Сергеевтар, О.Никутова, Местниковтар.**

Күтүрдүннарын төрөлбөт.

- Министерсттан төрөлтөх Чурапчы гөзүйинин спектрою, ул бэлэрэнэ Климо娃 (Николаева) Александра Петровна мөркөн мөркөн төрөлтөн сопумардын оюхтон туррабытынан, көрнегиз, обдорутар чутас дыңзортар, бары аймақтарынан «Болупур гөзүйнөгө» МТ дынаштага, оюхтоотор.

Күнүгүк савырынан төрөлбөт.

**НОВГОРОДОВ Олег Михайлович**

соңумдарын оюхтон туррабытынан, ийтиштэр Сарылана Михайловна, көрнегиз Александр Прокопьевна, обдорутар уонна бары аймақтарынан күтүрдүмдүлүк төрөлбөт.

**Чурапчылган Кудичининдер, Оконешниковтар, Дыккуусайтан Колодезиниковтар, Хайахыттан Борисовтар.**

Күтүрдүннарын төрөлбөт.

- Күнүгүк савыры, тапталваах күтүтэрэ Новгородов Олег Михайлович эдэр санылгар соңумдарын оюхтон туррабытынан, тапталваах көрнегиз, обдорутар, балыттарынан, элдийнкоригэр Александр Прокопьевна, ийтиштэр Сарылана Михайловна уонна бары чутас дыңзортар, аймақтарынан Сылганын төрөлтүрөл Феликс Николаевич, Прокопий Семенович Макаровтар, кийинтэр обдору Матеевтар, Новгородовтар, Макаровтар.

- Күнүгүк биреңтари Новгородов Олег Михайлович соңумдарын оюхтон туррабытынан, ийтиштэр Сарылана Михайловна, көрнегиз Александр Прокопьевна, обдорутар, дынныңизгөрөнгөн Антонина Михайловна, убайынтар Руслан Михайлович, күтүттөрэгэр Борис, балыттарынан Мария Черньхтара, кийинтэрэгэр, биреңтари Альбина, Михаил Черньхтара, көзүйткүнтар, обдорутар Перминовтар, Листиковтар, Васильевтар, Котыринтар дынчылар.

- Ыкса ыаллара Новгородов Олег Михайлович соңумдарын оюхтон туррабытынан, ийтиштэр Сарылана Михайловна, көрнегиз Александр Прокопьевна, обдорутар, элдийнкоригэр Антонина Михайловна, Марина Михайловна, убайынтар Руслан Михайлович, бары аймақтарынан ыкса ыаллара Семеновтар.

Күнүгүк ийзбит, збит, хос збит, болгон тохилюнин оюхтою

**ЛЕБЕДЕВА Виктория Васильевна**

бу дыл, тохунны 19 күнүгүр 87 санылгар соңумдарын туррабытынан чутас дыңзортар, аймақтарынан күрүтүштөн турган ийтиштөрөн.

**Оңдоро, синюор, хос синюор.**

Күтүрдүннарын төрөлбөт.

- Бынъыттар санастара, ул, тыыл бэлэрэнэ Лебедева Виктория Васильевна ынчылан соңумдарын оюхтон туррабытынан, обдорутар, синюоригэр, чутас аймақтарынан Чурапчылган Гея Михайловна, Елена Николаевна, Семен Михайлович Слепцовтар.

- Тапталваах күн күбий ийзт, болгон тохилюнин оюхтою, ул, тыыл бэлэрэнэ Лебедева Виктория Васильевна ынчылан соңумдарын оюхтон туррабытынан, кынынтар, обдорулаа биргэд үзүрмийт дыңзортар Лидия Николаевна, Егорова, обдорутар, синюоригэр, чутас аймақтарынан Болтножо уонна Хатынлыг биргэд үзүрмийт дыңзортар.

- Болгон тохилюнин оюхтою, ул, тыыл бэлэрэнэ Лебедева Виктория Васильевна ынчылан соңумдарын оюхтон туррабытынан, обдорутар, синюоригэр, чутас аймақтарынан «Болгон тохилюног» МТ дынаштага, бэлэрэнэр сийнэлтэр.

- Болгон тохилюнин оюхтою, тапталваах ийзт, обдору, хос збит, күнүгүк савыр Лебедева Виктория Васильевна ынчылан соңумдарын оюхтон туррабытынан, обдорутар, синюоригэр, хос синюоригэр болоноготон «Кызы» түшлө соңумдарын, Слепцовтар, Поклонинтар, Ермолаевтар, Зекаровтар.

Кылбайтай редактор – А.А. ЗАХАРОВ.

Энтомолог-специалист, судья суда – А.И. ЗАХАРОВА.

Экономист, юрист, экономист-специалист – А.М. СЛЕПЦОВ.

Корреспондент – С.А. ЖЕНДРИНСКИЙ, М.В. ПЕТРОВА.

Типографы – Л.С. ПОПОВА.

Бюджетчики – Ф.А. ПРОТОДИОНОВ.

Төрийн таңааражычылар: СР Правительства, Чурапчылган «Сана олох» редакционный издательский холдинг; автономная учреждение Российской Федерации Родионовладимир СР управление-менеджер 2012 с күнүгүр 15 күнүгүр регистрациянын күнөмдөгүү – ПИ № 14-0238.

Редакция, издатель айдарына: 678670, Чурапчылган, Карл Марк уул., 26 "а". Телефоннорыбы: сал. Карл Марк уул., 26 "а". Телефоннорыбы: редактор – 41-232, отделар – 41-265, 41-358.

E-mail: [sanalooh@mail.ru](mailto:sanalooh@mail.ru), сайт: [sanalooh.ru](http://sanalooh.ru)

Баңзасык сакас: № 5 (11461)

Казмийз, 1 бзч, ликс

Тираж 1325.

Ханыят сыйнаты: 10 солж.

**Сана олох**

Лайнер күнүгүк энгирүүлүк шартты онын  
реквизиттерине көзөнүүлүк күнүгүк онын  
түбөр бүлбүлә. Сурака шартты  
чөлөөлөр күнүгүк көзөнүүлүк  
эпизодтын күнүгүк түбөр бүлбүлә.



Ханыят бачаңзак бериллар графига: 16 ч 00 м. Бачаңзак бериллиниң: 16 ч 00 м. «Сана олох» редакционный-издательский холдинг түбөр бүлбүлүнүү 22.01.2018 с. оффсеттөрдөн.

Типографиянын айдарына: 678670, Чурапчылган, Карл Марк уул., 26 "а". Индекс: 54907. Ханыят маддияттарынын күнүттөнүүнүн көзөнүүлүк күнүгүк түбөр бүлбүлә.